


CEBILJEŽAVANJE I KONTROLA MONTAŽE
ČELIČNCG RASHLADNCG TORNJA T.E. GACKC

Dr Smail Pašalić, prof.Gradevinskog
fakulteta, Sarajevo

U v o d

Rashladni toranj je gradjen u sklopu T.E. Gacke, koja se gradi na bogatom ležištu ugljja. Ova termo-elektrana će cijelokupnu proizvodnju uglja pretvarati u električnu energiju. Na taj način će pomoći privredi da dobije neophodnu energiju, a regionu, na kome je locirana, da se brže razvija.

Sam toranj je grandiozno djelo mašinske industrije i montaže, kod nas prvi put izvedeno. Njegova površina je kombinovana od pravčastih i hiperboličnih rotacionih površina - Sl.1.



Sl. 1.

Projekat tornja je djelo projektanata iz Sovjetskog saveza, a materijal je također nabavljen u Sovjetskom Savezu.

Gradjevinske armirane betonske radove koji se odnose na temelje tornja i objekte u tornju izvodilo je preduzeće G.P. Hercegovina.

Glavne radove na izgradnji tornja, to jest, rezanje i sklapanje elemenata, te montažu tornja izvodilo je preduzeće "SOKO" Mostar, Fabrika metalne mortažnih konstrukcija.

Projekat i podatke za geodetsko cibilježavanje i montažu tornja dao je autor ovog članka.

Praćen je montaže tornja, na bazi ovako dobijenih podataka vršio je geodetski inženjer Emir Šaković zajedno sa iskušnim mašinskim tehničarom Strani jakućem Jusufovićem.

Autor je također vršio i kontrolu montaže tornja.

Radovi na tornju počeli su maja 1979. a završeni oktobra 1981. godine. U svom radu će u najkraćem biti prikazana metodologija izrade geodetske mreže, postavljanje ankernih stušova (temelja tornja), računanje elemenata za montažu i na kraju metode kontrole montaže tornja.


1. Geodetska mreža za obilježavanje i kontrolu montaže

Mrežu treba projektovati tako da je sa nje bez teškoća moguće vršiti cijelokupno cibilježavanje i kontrolu montaže tornja. Pored toga treba paziti da presjeci pravaca pomoću kojih se vrši obilježavanje da su zadovoljavajući tačnost, a da pri tome tačke mreže što manje smetaju mehanizaciji, sagrađuju i objektima oko tornja. Uz sve to treba nastojati da numerička rješenja budu što jednostavnija i da dobijeni rezultati koji će se realizirati instrumentima budu što jednočvrzniji. Na taj način će toči i manje stručni časobiće da pomaze pri radu i da se uvjerenava da je izvedeno stanje dobro.

Najbolje je mrežu postaviti tako da njeone tačke budu na jednakom rastojanju od tornja na pravcima koji idu od centra tornja preko ankernih stušova i to tako da sa njih budu obezbijedjeni dobiti presjeci i da rastojanje od centra do tačaka mreže bude takvo da se bez teškoća može virizati vrh tornja.

Ako nije moguće postići da sve tačke mreže budu na istom rastojanju od centra tornja, onda treba težiti da tačaka sa različitim rastojanjem bude što manje. U krajnjoj nuždi, ako situacija oko tornja tako nalaže, mogu se uzeti i tačke slobodno raspoređene oko tornja. U tom će slučaju numerička obrada, analiza tačnosti obilježava-

vanja i kontrola montaže biti najsloženija. U našem slučaju mreža je razvijena prema slici 2. (tačke spominjnjeg poligona od 1 do 8).



Sl. 2.


Rastojanje svih tačaka od centra tornja projektovano je da bude 100 metara.

Postupak oko obilježavanja i stabilizacije mreže tekac je na slijedeći način:

- (1) Približno su obilježena mjesto tačaka drvenim koljem.
- (2) Na tim mjestima iskopane su rupe i na licu mesta izlivani stubovi prema projektu na slici 3.
- (3) Na metalnim pločama ugradjenim na vrhovima stubova obilježene su pozicija instrumenta približna mesta tačaka mreže.
- (4) Izmjerene su dvi je csnovice pantljičar i svi uglovi sekundnim teodolitom Wild T2 u 4 girusa.
- (5) Mreža je izravnjata po strogoj metodi i sračunate koordinate tačaka u lokalnom koordinatnom sistemu u kojem su također sračunate projektne koordinate mreže.
- (6) Pozicija svakog dobijenih (geodetskih) i projektnih

Koordinata sračunati su pomaci (reda veličine nekoliko santi metara) i njihovi nagibi pomoću kojih su izvršena definitivna obilježavanja tačaka mreže.

Srednja položajna greška ovog obilježavanja dobijena iz kontrolnih mjeranja iznosila je cikc 2 milimetra ($\sigma = 2 \text{ mm}$).



2. Postavljanje ankernih stubova

Ankernih stubova ima 20 rasporedjenih prema slici 2 (unutarnji poligon). Ovi stubovi nose čitavu konstrukciju tornja, oni su u stvari temelj tornja. Njih je trebalo postaviti prema projektu: na zadati položaj po x i y, na zadatu visinu, kosinu i u određenu vertikalnu ravan. Dakle, svaki ovaj stub u isto vrijeme moraće zadovoljiti 5 parametara.


Ovo je bio i najteži dio posla, jer su stubovi teški preko 10 tona (sl. 4), monteri neiskusni (prvi put rade cvaći posao), alat i dizalice neprikladni, a traži se tačnost fiksiranja stubova do maksimalno 3 milimetra po bilo kojem parametru. Pored svega toga i autoru je bio to prvi posao ove vrste. Trebalo je u isto vrijeme raditi sa teodolitom, pantljikom, nivelirom i šablonom za kosinu stubova koji je

za svrhu po nacrtu autora, napravljen.

U ekipi za fiskaciju ovih stubova učestvovali su, pored autora, dva geodetska inženjera, dva mašinska tehničara, 5 miontera i 3 figuranta.

Metodologija rada sastojala se u slijedećem:

U blizini ankernih stubova sa unutrašnje strane tornja izgradjen je zid u visini stubova i to na razdaljini od njih 1 metar kako prikazuje slika 4. Na ovom zidu su precizno pomoću teodolita i distomata, iz centra tornja obilježeni pravci i usvojena približna rastojanja stubova od centra tornja. Na taj način je omogućeno da se pomoću džepnog dvometra relativno lako odredjuje položaj jedne materializovane tačke stuba, u odnosu na centar tornja. Nakon toga otpočec je mukotrpan posao fiksiranja anekrnih stubova. Jedan geodeta je iz centra tornja davao pravac i vertikalnu ravan u kojoj treba da leži simetralna ravan stuba, drugi geodeta pomoću nivelira i letve davao je zadatu visinu stuba, dok je Autor sa pomoćnikom donjerao projektovana rastojanja i projektovanu konsinu stuba. Mionteri su u isto vrijeme pomoću dizalica, šarafa i ostalih pomagala dovodili stub na dirigovano mjesto. Usljed težine stuba, nepodesnih dizalica, velikog hoda navoja na šrafima i ostalog, stub je najčešće mjesto milimetara kretao se u santiimetrima u različitim pravcima, tako da je nekad dolazilo do situacija u kojima se ne vidi kraj podešavanja, da bi u određenom momenatu, nekad i slučajno, stub zauzeo željeni položaj.



Slika 4.

3. Računanje geodetskih elemenata potrebnih za montažu tornja


Geodetska mreža (slika 2) je nosioc cijele geometrije tornja. Iz podataka ove mreže i podataka dobijenih pomoću projekta tornja sračunati su geodetski elementi pomoću kojih je vršena montaža tornja.

Na primjer, za prvi prsten iz projekta su dobijeni podaci prema slici 5. Uzimajući u obzir kote i koordinate tačaka mreže i podatke za materijalnu tačku sa slike 5 dobiju se za nju horizontalni i vertikalni uglovi pomoću kojih se cva tačka, odnosno elternat (težak 10-15 tona), pomoću dizalice, nađešta na svoje projektom predviđeno mjesto.

Podaci za obilježavanje tačaka 1, 2, 3 i 4 prstena I sa tačaka mreže 01 i 02 daju se slijedećim tabelom:

Broj tačke	Horizontalni ugao			Zenitna daljina			Broj tačke	Horizontalni ugao			Zenitna daljina		
01							02						
02	0	CC	CC				03	0	CC	CC			
08	126	CC	CC				01	126	CC	CC			
4	38	24	46	82	23	47	7	38	24	46	83	10	06
3	42	11	38	81	05	07	6	42	11	38	81	59	13
2	50	35	39	79	46	15	5	50	35	39	80	48	C3
1	63	00	00	79	C9	45	4	63	00	00	80	15	05
20	75	24	21	79	46	15	3	75	24	21	80	48	03
19	83	48	22	81	05	07	2	83	48	22	81	59	13
18	87	35	14	82	23	47	1	87	35	14	83	10	06

Ovi podaci su dobijeni uobičajenim geodetskim računom, koji je automatiziran pomoću džepnog računara CASIO fx - 20lp.



Sl.5. - I prsten

4. Kontrola montiranja tornja

Ova kontrola vršena je analitičkom i analitičko - grafičkom metodom.

Analitička metoda

Ova metoda sastoje se u tome da se sa mreže snimi izvedeno stanje pa se računaju koordinate i visine za svaku podešavanu tačku.

Za iste tačke se računaju koordinate i kote na bazi podataka dobijenih iz projekta pa se na uobičajen način računa odstupanje po X, Y i Z.

Ovo odstupanje je najvećim dijelom rezultat mogućnosti sklapanja - rezanja elemenata (vrši se na zemlji), zatim namještanja elemenata i njihovim varenjima na spojevima, dok je u svemu tome greška obilježavanja najmanja.

Ukupno odstupanje iznosi nekada i nekliko santiometara.


Medutim, uslijed nabrojanih i drugih uzroka ovu grešku niti je moguće, niti ima potrebe svoditi u milimetarske okvire, jer bi u tom slučaju jako produžili i poskupili radove, a ne bi dobili skoro nikakvo geometrijsko ni staticko poboljšanje.

Analitičko - grafička metoda

Ova metoda se je pokazala praktičnijom od analitičke, a daje potpuno zadovoljavajuće rezultate. Sastoji se u tome da se tačke prstena tornja (one koje kontrolisemo) i mreže nanesu u jednoj razmjeri pogodnoj za crtanje (sl. 6). Zatim se povlače cravne paralelne pravcima povučenim na skici od tačaka mreže do cpažanih tačaka prstena na rastojanju q_i . Ovo rastojanje uzima se u proizvoljnu razmjeri pogodnoj za crtanje komaka.

Veličine q_i dobiju se kao radijalna pomjeranja tačaka uslijed uglovnih odstupanja :

$$q_i = \frac{D \Delta \alpha''}{\rho''}$$



Sl. 6.

Tačke I i II su tačke mreže, P je tačka dobijena iz projektnih koordinata, a P_0 je cpažana tačka (izvedeno stanje).

$\Delta d''$ je uglovni odstupanje u sekundama.

Vektor $\vec{P} \vec{P}_0$ je (u odabranici razmjeri) položajno odstupanje tačke P.

Odstupanje po visini računa se na slijedeći način:


$$H = D \operatorname{ctg} Z$$

$$dH = -D \frac{1}{\sin^2 Z} \frac{\Delta Z''}{p''}$$

Gdje je D horizontalna dužina (uzima se sa skice), a $\Delta Z''$ je odstupanje zenitnog rastojanja u sekundama.

Nakon toga izradi se situacija izvedenog stanja (skica) na kojoj se po pravcu i intenzitetu (u milimetrima) naznače odstupanja kontrolisanog prstena. Ova situacija prilaže se u desnoj stanju tornja.

Kao primjer daje se situacija izvedenog stanja prstena 4 slika 7.



S1.7. - situacija izvedenog stanja prstena br. 4.

Z a k l j u č a k

U zaključku moglo bi se reći slijedeće:

1. Lakše bi se vršilo obilježavanje i kontrola da su tačke mreže bile na većem rastojanju od centra tornja. Međutim, objekti i prepreke oko tornja nisu to omogućavali.

2. Usvojena - približna rastojanja od centra tornja do ankernih stubova mogu se mjeriti distometrom, dok sva ostala linearne mjerene treba mjeriti preciznom ručnom pantljikom. Uglove treba mjeriti sekundnim teodolitom, a visine preciznim nivelmanom.

3. Naročitu pažnju treba obratiti podešavanju ankernih stubova. Ovdje treba postići tačnost 2 - 3 milimetra po svim parametrima. Tačnost obilježavanja prstencva ne zavisi toliko od geodetskih mjerjenja koliko od drugih uzroka i ona je kako pokazuje slika 7 znatno manja.

Sovjetski propisi dozvoljavaju da veličine odstupanja budu proporcionalne visini tornja, jer se vjerovatno radi o nekoj drugoj metodologiji obilježavanja.

Opisana metodologija, koju je Autor primijenio, omogućava da odstupanja budu istog reda na svim prstenovima.

4. Pored toga što su stubovi za stabilizaciju tačaka mreže, kako slika 3 pokazuje glomazni i teški, desilo se nekoliko puta da je uspijevi prolaza i rada teške mehanizacije (stotonska dizalica i slično) stub 8 pomjerio se nekoliko puta. Radi toga je ova tačka, u toku rada, nekoliko puta pomjerana (red veličine nekoliko santimetara). Iz toga slijedi pouka: da stubovi za stabilizaciju mreže ne bi smjeli biti manjih dimenzija i drugo da treba često kontrolisati vezne uglove na tačkama mreže.

5. Prilikom rada na obilježavanju i kontroli bilo je, pored opisanih i drugih teškoća, koje radi obimnosti članka nisu opisane, kao što su npr. : materializacija ravni koja čini simetriju svakog stuba, a koja će se dovoditi u vertikalnu ravan, odabiranje tačaka na oktaču tornja koje će se podešavati i za koje će biti računati elementi. zatim, problemi sa izvodnjacima koji nisu na početku uvažavali geodetske potrebe i zahtjeve itd.